

Ljetovanje na Visu

□ *Gdje planirate provesti ljetni odmor?*

Ljeto ću provesti na Jadranu. U septembru, kako bih izbjegao ljetnu gužvu, namjeravam posjetiti otok Vis, za koji sam čuo da je veoma lijep. Putovanje u Japan, zbog nesnosnih vrućina, ne planiram u skorije vrijeme. Ljeta u Japanu su čak i toplija nego kod vas.

POSJETA DIPLOMATIMA

Kazuja Ogava, ambasador
Japana u BiH



Ogava: Svima bih preporučio da budu diplomati

Halilhodžić i Osim doprinose pozitivnom imidžu vaše zemlje

Odlazak na sastanak, šoping ili u restoran ne oduzima mi mnogo vremena, rijetko mi za nešto treba duže od 15 minuta • Čini se da ljudi ovdje ne shvataju da japanska hrana nije samo suši • Manjak ulaganja u infrastrukturu veliki je propust ove zemlje

Razgovarala: Mia HEBIB Foto: Admir Kuburović i Privatna arhiva

Kazuja Ogava, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, stigao je u našu zemlju umaju prošle godine.

Kako nam je kazao, ponosan je na činjenicu da je Japan svih ovih godina podržavao Bosnu i Hercegovinu, ističući da je osnovni cilj njegove diplomatske misije nastaviti raditi u tom pravcu te da su brojni projekti uspješno

realizirani.

Osim toga, Ogava je govorio i o svojoj porodici, slobodnim vikendima, koje često iskoristi za odlazak na planinu, a otkrio nam je i da mu ne pada teško pratiti suprugu u šoping.

□ *Jeste li očekivali bolje stanje od onoga koje ste zatekli u BiH?*

- U Bosni i Hercegovini boravim godinu. Upućen sam u ratnu historiju vaše zemlje i genocid koji se desio na ovim prostorima, kao i u one malo pozitivnije stvari, poput Zimskih olimpijskih igara, koje su 1984. godine održane u Sarajevu.

Zahvaljujući bosanskim fudbalskim legendama Vahidu Halilhodžiću i Ivici Osimu, Japanci dosta

znaju o Bosni. Oni važe za veoma pozitivan primjer te najbolje mijenjaju imidž vaše zemlje. Na život u BiH sam se navikao i nije mi trebalo mnogo, jer je u Sarajevu veoma zahvalno

□ *Kako Vam se dopada naša zemlja?*

- Bosna i Hercegovina je veoma lijepa zemlja, često odem u Mostar i uživam na obali Neretve, a proputovao sam i ostatak

Nadam se da će BiH ulti put izboriti plasman

□ *Pratite li Evropsko prvenstvo u fudbalu?*

- Nažalost, Bosna i Hercegovina nije uspjela izboriti plasman na ovo takmičenje. Španija je već

i praktično živjeti. Odlazak na sastanak, šoping ili u restoran ne oduzima mi mnogo vremena. Rijetko mi za nešto treba duže od 15 minuta.

izgubila dva puta, ali su se, zato, odlično pokazale manje zemlje, kao što su Island ili Hrvatska. Nadam se da će BiH naredni put imati više sreće.

zemlje. Uživam u ljepotama Bjelašnice i Lukomira, a nedavno sam posjetio Blidinjsko jezero.

Rijetko se takve prirodne ljepote viđaju u svijetu,

ali su, nažalost, nedovoljno poznate i iskorištene. Poljoprivreda, rudarstvo, energetika i turizam imaju mnogo potencijala. Sve se to može znatno bolje iskoristiti, na svakom čošku kriju se različite blagodati.

□ *Šta bi, prema Vašem mišljenju, trebali biti naši prioriteti i u kojem smo segmentu najslabiji?*

- Manjak ulaganja u infrastrukturu veliki je propust ove zemlje, nedostatak uvezanosti mrežom autoputeva sa susjednim zemljama Hrvatskom i Srbijom. Na tome se treba raditi kako bi se privukao što veći broj stranih investitora.

Talenterani mladi ljudi napuštaju BiH, nezaposlenost mladih je viša od 60 posto, što je poražavajuća

činjenica. Sve to nanosi ogromnu štetu vašoj zemlji. Budućnost ove zemlje ovisi o mladim ljudima i treba im posvetiti posebnu pažnju.

□ *Japan i BiH odvijek su imali veoma dobre odnose. U čemu se ogleda pomoć Japana našoj zemlji?*

- Iako Japan do sada nije značajnije ulagao u ekonomiju BiH, mi pomažemo razvoj ove zemlje u proteklih 20 godina. Ponosni smo na činjenicu da smo, nakon Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, zemlja koja vam je najviše pomogla i dalje pomaže, s tim da je naša pomoć usmjerena direktno narodu BiH, poput prepoznatljivih žutih autobusa, u Banjoj Luci crvenih, zatim opremanja bolnica, donacije školama.

Veliko interesiranje za japanski jezik

□ *Koje projekte Ambasade Japana posebno izdvajate?*

- Učenje japanskog jezika počelo je prije tri godine na Univerzitetu u Sarajevu i novi kurs će početi u oktobru. Pozi-

tivno sam se iznenadio kako su pojedinci s velikom željom uspjeli savladati japanski. Također, nudimo stipendije za one koji se žele školovati u Japanu.

Trudimo se da budemo nepristrasni i da pro-nađemo balans između dva entiteta, a i da osigura-mo da pomoć stigne u prave ruke.

Kulturni događaji

□ *Jeste li Vi zadovoljni onim što je Japan do sada uradio za BiH?*

- Ambasada Japana u BiH otvorena je 2008. godine, a prije toga je naša ambasada u Beču bila nadležna i za vašu zemlju. Ja sam treći ambasador u Bosni i Hercegovini.

Smatram da smo os-tvarili saradnju u više segmenata i da sve ide plani-ranim tokom.

□ *Ove godine navršava se 20. godišnjica diplomatskih odnosa između Japana i BiH. Hoće li ovo značiti i otvaranje nove stranice u našim odnosima?*

zirala koncert šamisen a još jedne japanske grupe koja izvodi tradicionalnu muziku, dok je izložba o savremenoj japanskoj arhitekturi "Parallel Nippon"

BiH je veoma lijepa zemlja, često odem u Mostar i uživam na obali Neretve, a proputovao sam i ostatak zemlje

upriličena u Umjetničkoj galeriji BiH.

Dva velika kulturna događaja planirana su za oktobar, a kada je riječ o ekonomiji, u planu je organizacija seminara, kojem će prisustvovati poslovni

vijanju saradnje između Sarajeva i Hirošime.

□ *Koliko će to biti teško s obzirom na negativan stav japanskih biznismena prema nama?*

- U određenoj mjeri oni imaju negativan stav prema BiH, baziran na percepciji proteklog rata. Kao što kaže izreka: "Vidjeti je vjerovati", ljudi u Japanu trebaju znati da je BiH krenula naprijed. Vjerujem da će Halilhodžić i Osim dosta utjecati da se to promijeni. Japanci su takav narod da se dugo pre-mišljaju prije nego što kre-nu u akciju, ali kad jednom donesu odluku, ponašaju se dosljedno tome.


Stalne selidbe

□ *Gdje ste živjeli prije nego što ste došli u BiH?*

- Živio sam u Ruandi, u funkciji ambasadora, a prije toga dva puta u Francuskoj i Švicarskoj te u Indiji i Senegal. Takav je život diploma-ta, stalne selidbe i promjene mjesta stanovanja sas-tavni su dio života. To je fantastičan posao, imate priliku konstantno upozna-vati nove zemlje, kulture, narode i tradicije. Svima bih preporučio da budu diplomati.

□ *Je li i Vaša supruga s Vama u Sarajevu?*

- Supruga je sa mnom u Sarajevu, ali je trenutno u



Ambasador Japana sa suprugom u Lukomiru: Uživamo u prirodi

- Svakako namjeravam unaprijediti naše odnose. U segmentu kulture, Ambasada Japana je organi-

Japanu. Imamo dvije odras-le kćerke, koje su nam prošlog ljeta dolazile u pos-jetu. Tada smo posjetili Mo-star i nakon toga Dubrovnik, koji su im se veoma dopa-li.

□ *Šta Vam za vrijeme boravka u bh. prijestonici najviše nedostaje?*

- Pomalo japanska hra-na, iako i ovdje postoje res-torani "Kimono" i "Su-shi-san", koji su prilično do-bri i gdje često odem. Ali, čini se da ljudi ne shvataju da japanska hrana nije sa-mo suši te da imamo mno-go zanimljivih jela. Što se tiče bosanske hrane, pro-bao sam dosta tradicional-nih jela, čevapčice, i redovan sam gost jednog res-torana na Bašarsiji.

Suprugu pratim u šoping

□ *Kako provodite slobodno vrijeme?*

- Uživam u putovanjima i šoping, u koji idem sa svojom suprugom, jer joj to pričinjava zado-voljstvo. Tako da je ja pratim.

Uživam u obilasku mu-zeja, za šta imam priliku jedino vikendom, na-ročito nedjeljom. Ali, nažalost, tada su uvijek zatvoreni. To je veoma loše za turističku ponu-du s obzirom na to da

su muzeji česta desti-nacija gostiju ovog gra-da.

O tome sam razgovorao sa ministricom oko-liša i turizma FBiH Edi-tom Đapom, koja je naš bivši stipendista, i na-dam se da će se uskoro pronaći rješenje. Kao primjer mogu poslužiti veliki gradovi, poput Pariza i Londona, gdje su muzeji ponekad zat-voreni radnim danom, ali nikada vikendom.